


Mmofra Twerε Kronkron
de reba

Mfirinhyia
Aduanan



Ɔtwerεfoɔ: Edward Hughes

Deε ɔyεε mfonini ahodoɔ: Janie Forest
Alastair Paterson

Ɔsamufoɔ: Lyn Doerksen


Nkyerεaseɛni: Kwasi Adomako

Deε ɔtotoo ho nneɛma: Bible for Children
www.M1914.org

©2023 Bible for Children, Inc.


Tumi krataa: Sε wontɔn nko ara deε a, wowɔ ho kwan sε
wotwe anaase wotintim saa ayεsɛm yi bi.






Bere a Onyankopɔn gyee Israelfoɔ firii Misraim no, Mose dii wɔn anim wɔ ɔsɔreɛ mu. Ɔhyehyee ayeyie nnwom. “Meto nnwom ama Awurade efiri se wadi nkɔnim animuonyam mu.” Mose too nnwom faa nneɛma akeseɛ a Onyankopɔn aye ama Israel nyinaa ho.

HALELUYA!
ANIMUONYAM NKA
ONYANKOPɔN!





Wɔdii serɛ so nnansa no nkurofoɔ
a na sukɔm de wɔn no hunuu
nsuo bi. Nanso wɔantumi annom
nsuo nwononwono yi. Sɛ anka
wɔɔɛɔ mpaɛɛ no, wɔnwiiwiiɛ.

Na Onyankopɔn yam yɛ.
Ɔmaa nsuo no yɛɛ papa
a wɔɔɛtumi anom.






Na erekame aye se nkurofoɔ no
nwiinwii wɔ biribiara ho. Wɔsuu
se, “Na yewɔ nnuane wɔ Misraim.

Esere yi so deɛ ɔkɔn na ebekunkum yen.” Saa da no,
Onyankopɔn somaa nnommaa a na wɔfrɛ wɔn aboko.
Na nkurofoɔ no tumi kyere wɔn a wɔmmere.






Adeε kyee anɔpa no,
Onyankopɔn somaα Mana.
Na εye paanoo bi a ne de
te se εwoo na wɔde ayε.
Anɔpa biara na Mana gugu
fam se wɔbεsesa.


ɔkwan wei so na
Onyankopɔ nam
maa ne nkurofoo
aduane wɔ serε
no so.



Na etwa se wode won ho to Onyankopon so anpa
biara sɛdɛɛ ɛbɛyɛ na wɔbɛnya aduane foforo adie.
Nanso nkurofoɔ no bi boaboaɛ mana no bi ano kɔsiii
ho emfa ho se Onyankopon ka kyereɛ won se adɛɛ
bɛkye no na asɛɛ.




Ampa ara, nnora mana no dɔree mmoa -- gye sɛ homeda nko ara. Saa ɛda soronko a ɛto so nson no mu no nkurofoɔ no gye wɔn ahome dii nnora mana no.



Onyankopɔn
hwɛɛ Israelfoɔ
no so wɔ serɛ no
so. Ɔmaa wɔn
aduane ne nsuo — na
ɔbɔɔ wɔn ho ban firii
atamfo nsam.


Berɛ a Amalekfoɔ bɛto
hyɛɛ Israelfoɔ so no,
Israel kɔɔ so dii nkonim
berɛ tenten a Mose
maa Onyankopɔn
poma no soɔ no.





Onyankopɔn ka kyereɛ Israelfɔɔ no sɛ, “Sɛ motie me nne a moɔyɛ me nkurofɔɔ a mayi mo.” Nkurofɔɔ no see Mose sɛ, “Deɛ Onyankopɔn bɛka biara no, yɛɔyɛ.” Wɔɔɛduruu bɛrɔ Sinai ase, na wɔtwɛneɛɛ bɛrɛ a Mose kɔhyiaa Onyankopɔn.





Mose dii
nnaɸua
aduanaɸ wɔ
Onyankopɔɸ
nkyeɸ.
Onyankopɔɸ
tweɸeɸ
Mmaranseɸ
Du no wɔ aboo
apono mmienu
so. Ɔka se deɸ
ɔpe se Ne
nkurofoɔ bo
wɔɸ bra kyereɸ
Mose.



1. “Monnya onyame foforo biara nka me ho.”
2. “Monnye anaa monkoto ohonin biara.”
3. “Mommɔ Awurade din basabasa.”

4. “Monkae Homeda, monnye no kronkron.”
5. “Monni mo agya ne mo na ni.”



6. “Monni awu.”


7. “Mommə
adwaman.”

8. “Mommə
korəno.”

9. “Monni atorə.”


10. “Mommə
apoo.”





Bere a Mose ne
Onyankopɔ wɔ bepo
Sinai soɔ no Iraelfoɔ
no yee amumuyedeɛ
bi. Wɔhyee Aaron se
onye sika kɔkɔ
nantwie — na
wɔsomm eno mmom
gyaa Onyankopɔn ho.
Onyankopɔn bo fuu
yie. Saa ara nso na
Mose bo fuiɛ.






Berε a Mose hunuu
nantwie no na
nkurɔfoɔ no resa no,
ɔgyaee aboɔ apono
no hwee fam. Mose
de abufuo bubuu
sika kɔkɔɔ bosom
no. Wɔkumm
atirimuɔdemfoɔ a
wɔsomm aboa no
nyinaa.



Onyankopɔn hyɛ abɔɔ apono
no ananmu. Ɔka kyereɛ
Mose sɛ ɔnsi ntomadan –
ntomadan kɛsɛɛ a ɔfasuo atwa
ho ahyia - ɛhɔ na Onyankopɔn
ne Ne nkurofoɔ bɛtena. Na
ɛtwa sɛ wɔsom Onyankopɔn
wɔ hɔ. Ogya ne mununkum
a na ɛsi wɔn anim
no ma wɔhunuu sɛ
Onyankopɔn
ka wɔn ho.



Wɔbɛnɛe Kaanan no, Mose somaa nkurofoɔ
du-mmieniu sɛ wɔnkɔsra asase a Onyankopɔn de ahɛ
ne Nkurofoɔ bɔ no. Wɔn a wɔkɔsraa kuro no nyinaa
gye too mu sɛ ɛyɛ fɛ! Nanso wɔn mu baanu, Yoshua
ne Kaleb, gye diɛ sɛ wɔnam Onyankopɔn mmoa so
bɛdi asase no so.




Na du a wɔaka no suro nkuro
ahoddenfoɔ yi ne abrane a
wɔwɔ asase no soɔ no.


Wɔsisii apini se, “Yentumi
mfa asase no.”

Wɔn weɛ firii
nneɛma akɛseɛ
a Onyankopɔn


gyee de gyee
wɔn firii Misraim.



Nkurɔfoɔ no dii annyeaniefoɔ a wɔkɔsraa kuro no akyi.
Wɔsuuiɛ na wɔboabooaa wɔn ho sɛ wɔbɛko Misraim.
Mpo, wɔyɛ sɛ anka wɔbɛkum Mose!



Onyankopɔn gyee Mose nkwa. Enna ɔka kyereɛ
nkurofoɔ no sɛ, “Mɔɛwowa ntwɛtwɛde wa ɛsere so
mfirinhyia aduanan. Kaleb ne Yoshua nkoa ara, ne
mom ma na wɔɛnya nkwa sɛ
wɔɛduru asase a
mokyiri no so.”



Mfirinhyia Aduanan


Ayεεεm a εfiri Onyankopɔn aεεm,
Twerε Kronkron no mu,

Wɔ

Exodus 15 - Numbers 14

"Wo nεεm ano ma hann."
Nnwom 119:130





Awieeε



12



60



Saa Twere Kronkron mu ayeseem yi kasa fa yen Nyankopon
Nwanwafoa a oboo yen na ope se yehunu No no ho kyere yen.

Onyankopon nim se yeye nneema bone pii, deo Ofre no bone no.
Bone ho asotwee ne owuo nanso Onyankopon do wo pa ara nti
Osomaa ne Ba Barima koro, Yesu ma no bewuu wo asennua no
so gyee wo bone ho asotwee. Eha Yesu sore beyee Oteasefoa bio
besene koa Osoro Aheman mu! Se wogyee Yesu di na wosre no se
Omfa wo bone nkye wo a, Obeye. Afei Obeba abetena wo mu ama
wo ne No atena afebo.

Se wogyee di se yei ne nokore no a, ka yei kyere Onyankopon:
Me Doofo Yesu, Megye di se woyee Onyankopon, na wobeyee onipa
wuu me bone ho, na seesei Woda so te ase. Mesre Wo bra
m'abrabo mu na fa me bone kye me, sedge ebeye a menya obra
foforo seesei, na da koro bi me ne Wo ako afebo. Boa me na
menye setie mma Wo na mentena ase mma Wo se Wo ba. Amen.

Kenkan Twere Kronkron no na wo ne Onyankopon nni
nkommoo da biara! Yohane 3:16

